



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Hemija

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

5

**5. Status nastavnog predmeta:**

Obavezni

Izborni

**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

nema preduslova

**7. Ograničenja pristupa:**

regulisano statutom UNTZ

**8. Trajanje / semest(a)r(i):**

1

2

**9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:**

Semestar (1)	2	Semestar (2)	(za dvosemestralne predmete)	Opterećenje: (u satima)
--------------	---	--------------	------------------------------	-------------------------

9.1. Predavanja	2			Nastava: 45
-----------------	---	--	--	-------------

9.2. Auditorne vježbe	0			Individualni rad: 85
-----------------------	---	--	--	----------------------

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe	2			Ukupno: 130
--	---	--	--	-------------

**10. Fakultet:**

Prirodno-matematički fakultet

**11. Odsjek / Studijski program :**

Biologija- studijski program biologija, usmjerenje: edukacija/primjenjena

**12. Nositac nastavnog programa:**

dr.sc. Zorica Hodžić, red. prof.

**13. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Sticanje osnovnih znanja iz opšte, fizичke, neorganske i organske hemije, koja su znacajna za razumjevanje hemijske strukture i hemijskih reakcija u životu supstanciji. Osnovni cilj ovog modula je poimanje hemijskih osnova bioloških

sistema, što će studentu omogućiti bolje razumjevanje bio-procesa u živoj supstanciji koji se izucavaju na studijskom odsjeku Biologija PMF-a. Nivo znanja koji se zahtijeva od studenata prilagođen je mogućnostima studenata prve godine. Na osnovu praktičnog rada u laboratoriji, koji se temelji i na stehiometrijskim racunanjima, studentima se omogućava da predavanja i vlastita opažanja pri eksperimentalnom radu povežu u cjelinu.

#### 14. Ishodi učenja:

Studenti će savladati stehiometrijske i gasne zakone, stehiometrijska izracunavanja, i njihov značaj za biološke sisteme. Ovladat će sa periodnim sistemom elemenata, elektronskom kongiguracijom atoma, osobinama atoma, hemijskim vezama i biogenim elementima te usvojiti znanja iz hemije organskih molekula. Nakon odslušanog i uspješno položenog kursa, studenti bi trebali ovladati osnovnim hemijskim znanjima, koja su im potrebna za razumjevanje hemijskih osnova žive supstancije, a koja će moći primjeniti u narednim kursevima koji se izucavaju na studiju biologije. Kurs će omogućiti studentima i primjenu stečenih znanja u laboratorijskom radu.

#### 15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Atomska struktura materije; Fundamentalni zakoni hemije; Daltonova atomska teorija; Bohrova atomska teorija; Elektronska konfiguracija atoma Periodni sistem hemijskih elemenata i pojave elemenata u prirodi. Biogeni elementi. Hemijske veze: Jonska veza; Kovalentna veza, Koordinirano - kovalentna veza i koordinacijski kompleksi. Intermolekulske sile (Hidrogenska veza; Van der Waalsove sile) Stehiometrija: Atomska msa; Mol; Molarna masa; Procentni sastav jedinjenja; Određivanje formula jedinjenja; Hemijske jednacine i njihovo balansiranje; Stehiometrijska racunanja. Disperzni sistemi: Pravi rastvori, koloidni rastvori, opšte osobine, podjela, koncentracija, priprema rastvora, rastvori elektrolita - fiziološki rastvori. Koligativne osobine rastvora, Hemijska kinetika, Hemijska ravnoteža u homogenim i heterogenim sistemima, pomicanje ravnoteže, Ravnoteža u vodenim rastvorima slabih lektrolita: Jonizacija vode i jonski proizvod vode; Koncentracija hidrogen-jona i pH-vrijednost rastvora kiselina baza i soli.; Puferi, Biološki znacajni puferski sistemi, Elektroliti tjelesnih tečnosti. Hemija elemenata s-; p-, d- i f-bloka periodnog sistema. Uvod u hemiju organskih molekula; Sistematika i IUPAC nomenkultura organskih jedinjenja. Organska jedinjenja koja sadrže oksigen: Alkoholi; Fenoli; Aldehidi i ketoni; Karboksilne kiseline; Estri; Etri. Hemija karbohidrata; Hemija lipida, Steroidi (Aminokiseline, Priroda peptidne veze; Kiselo-bazne osobine aminokiselina i proteina;

#### 16. Metode učenja:

Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava, tehnika aktivnog učenja uz učešće studenata;  
Laboratorijske (L) vježbe; Konsultacije.

#### 17. Objasnjenje o provjeri znanja:

Provjera znanja se vrši putem dva kolokvija i dva testa.

I Kolovlj: (Provjera znanja i vještina praktičnih vježbi koje su rađene u prvih 7 sedmica nastave)

II Kolovlj: (Provjera znanja i vještina praktičnih vježbi koje su rađene u sljedećih 7 sedmica nastave)

Modul I sadrži 10 pitanja + 2 zadatka iz stehometrijskih računanja

Modul II sadrži 10 pitanja + 2 zadatka iz stehometrijskih računanja

Provjera znanja - kriteriji

Kriterij	Maksimalan broj bodova
Kolokviji I i II	10
Test 1 i test 2	50
Završni ispit	40
U k u p n o	100

#### 18. Težinski faktor provjere:

Osvojen broj bodova Ocjena (BiH) (ECTS ocjena)

< 54,00	5	F
54,0 - 64,0	6	E
65,0 - 74,0	7	D
75,0 - 84,0	8	C
85,0 - 94,0	9	B
95,0 - 100	10	A

#### 19. Obavezna literatura:

1. Crnkić A, Hodžić Z, Kesić A. Hemija, Tuzla 2013.

#### 20. Dopunska literatura:

1. Mazalović M. Medicinska hemija I, Preporod Tuzla 1995.
2. Bojanović J, Čorbić M. Opšta hemija, Medicinska knjiga, Beograd 2006.
3. Bloomfield M.M., Stephens L. J., Chemistry and the Living Organism; John Wiley & Sons, Inc. New York, 1996.

21. Internet web reference:

22. U primjeni od akademske godine:

2024/25.

23. Usvojen na sjednici NNV/UNV: